



**CRNA GORA  
PREDSJEDNIK**

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z**

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O  
TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM**

Proglašavam **Zakon o izmjenama Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Drugoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2017. godini, dana 16. oktobra 2017. godine.

Broj: 01- 995

Podgorica, 23.10.2017. godine



**Filip Vujanović**

Na osnovu člana 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Drugoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2017. godini, dana 16. oktobra 2017. godine, donijela je

## ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM

### Član 1

U Zakonu o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom („Službeni list RCG“, broj 45/05 i „Službeni list CG“, broj 62/08) u članu 3 tačka 1 alineja 4 riječi: „najmanje 183 dana u toku kalendarske godine“ zamjenjuju se riječima: „neprekidno godinu dana ili duže“, a alineja 5 riječi: „183 dana ili duže u toku kalendarske godine“ zamjenjuju se riječima: „neprekidno godinu dana ili duže“.

Tač. 3 do 6 mijenjaju se i glase:

„3) **poslovi platnog prometa sa inostranstvom** su izvršavanje međunarodnih platnih transakcija i prekograničnih platnih transakcija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet i izvršavanje platnih transakcija između rezidenta i nerezidenta u Crnoj Gori;

4) **pružalac usluga platnog prometa sa inostranstvom** je banka i drugi pružalac platnih usluga koji poslove platnog prometa sa inostranstvom može da obavlja u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet;

5) **sredstva plaćanja** su gotov novac i platni instrumenti;

6) **gotov novac** su novčanice i kovani novac;“.

Poslije tačke 6 dodaje se nova tačka koja glasi:

„6a) **platni instrumenti** su personalizovano sredstvo i/ili skup postupaka ugovorenih između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga koje korisnik platnih usluga primjenjuje za iniciranje naloga za plaćanje;“.

U tački 11 alineja 6 riječ „tekućim“ zamjenjuje se riječju „transakcionim“.

Alineja 7 mijenja se i glasi:

„- krediti koji se odnose na komercijalne transakcije ili krediti za pružanje usluga u kojima učestvuje rezident, koji obuhvataju kratkoročne (do godinu dana) i dugoročne (preko godine dana), kao i kredite koje nerezidenti daju rezidentima i kredite koje rezidenti daju nerezidentima;“.

U alineji 8 poslije riječi „kratkoročne“ brišu se zarez i riječ „srednjoročne“.

Alineja 9 mijenja se i glasi:

„- jemstva, ostale garancije i zaloge koje nerezidenti daju rezidentima i koje rezidenti daju nerezidentima;“.

U alineji 10 poslije riječi: „kreditnog osiguranja“ dodaju se zarez i riječi: „kao i ostali transferi kapitala vezani za ugovore o osiguranju“.

U alineji 11 riječi: „lični prenosi sredstava plaćanja“ zamjenjuju se riječima: „prenosi ličnog kapitala“.

### Član 2

Član 4 mijenja se i glasi:

„Obavljanje poslova platnog prometa sa inostranstvom vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet, uz poštovanje režima iz člana 2 ovog zakona.“

### Član 3

Član 6 mijenja se i glasi:

#### **„Statistika platnog bilansa**

### Član 6

Centralna banka prikuplja podatke o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom između rezidenata i nerezidenata i na osnovu tih podataka izrađuje statistiku platnog bilansa.

Statističke podatke iz stava 1 ovog člana, Centralna banka dostavlja nadležnom organu državne uprave za potrebe izrade makroekonomskih projekcija, kao i institucijama i organima Evropske unije, međunarodnim finansijskim institucijama i drugim nadležnim tijelima, u skladu sa zakonom i zaključenim sporazumima.“

### Član 4

Član 6a mijenja se i glasi:

#### **„Obaveze pružalaca usluga platnog prometa sa inostranstvom, njihovih klijenata i rezidenata**

### Član 6a

Klijent banke, odnosno drugog pružaoca usluga platnog prometa sa inostranstvom dužan je da navede svrhu plaćanja za svako plaćanje u platnom prometu sa inostranstvom koje je veće od iznosa koji utvrdi Centralna banka.

Banka ili drugi pružalac usluga platnog prometa sa inostranstvom dužni su da dostavljaju Centralnoj banci statističke podatke o svakom plaćanju i naplati u platnom prometu sa inostranstvom, na način i u roku koji odredi Centralna banka.

Rezident - pravno lice je dužno da vodi posebnu evidenciju o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i da na zahtjev Centralne banke dostavi podatke iz evidencije.

Sadržinu posebne evidencije iz stava 3 ovog člana i način i rokove dostavljanja podataka iz te evidencije propisuje Centralna banka.

Rezident - pravno lice je odgovorno za tačnost podataka iz stava 3 ovog člana.“

### Član 5

Član 7 mijenja se i glasi:

„Centralna banka vrši kontrolu obavljanja poslova platnog prometa sa inostranstvom od strane banaka i drugih pružalaca usluga platnog prometa sa inostranstvom, u skladu sa zakonom.“

### Član 6

U nazivu poglavlja IV riječi: „FINANSIJSKIH SREDSTAVA“ zamjenjuju se riječima: „FINANSIJSKE IMOVINE“.

### Član 7

U nazivu člana 10 riječi: „finansijskih sredstava“ zamjenjuju se riječima: „finansijske imovine“.

U stavu 1 riječi: „praćenja projekcije“ zamjenjuju se riječima: „izrade statistike“.

### Član 8

U članu 11 st. 3 i 4 mijenjaju se i glase:

"O uvođenju zaštitnih mjera iz stava 2 ovog člana Centralna banka obavještava Vladu. Zaštitne mjere iz stava 2 ovog člana primenjuju se najduže šest mjeseci od dana njihovog uvođenja."

Poslije stava 4 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Ako se zaštitnim mjerama iz stava 2 ovog člana nije postigao cilj uvođenja, Centralna banka može produžiti zaštitne mjere najduže šest mjeseci.

U slučaju iz stava 5 ovog člana zaštitne mjere se produžavaju uz mišljenje Vlade.“

#### **Član 9**

Čl. 13, 14 i 15 mijenjaju se i glase:

#### **„Član 13**

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj banka ili drugi pružalac usluga platnog prometa sa inostranstvom ako ne dostavi Centralnoj banci statističke podatke o svakom plaćanju i naplati u platnom prometu sa inostranstvom u skladu sa članom 6a stav 2 ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u banci ili drugom pružaocu usluga platnog prometa sa inostranstvom novčanom kaznom u iznosu od 550 eura do 2.000 eura.

#### **Član 14**

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - rezident ako ne vodi posebnu evidenciju o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom ili na zahtjev Centralnoj banci ne dostavi podatke ili dostavi netačne podatke u skladu sa članom 6a st. 3, 4 i 5 ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 550 eura do 2.000 eura.

#### **Član 15**

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500 eura do 16.500 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne prijavi fizičko unošenje i iznošenje sredstava plaćanja na mjestu ulaska u Crnu Goru, odnosno izlaska iz Crne Gore u skladu sa članom 10 stav 1 ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 550 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 550 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 6.000 eura.“

#### **Član 10**

Poslije člana 16 dodaje se novi član 16a, koji glasi:

#### **„Član 16a**

Odredba člana 11 stav 6 ovog zakona primjenjivaće se do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.“

#### **Član 11**

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe čl. 131 i 163 Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje („Službeni list CG“, broj 40/11).

### Član 12

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 17-3/17-1/5  
EPA 263 XXVI  
Podgorica, 16. oktobar 2017. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 26. SAZIVA



PREDSJEDNIK

Brajović

*Brajović*